





SPCA ere...

HOPOLA HO HLOKOMELA TONKI LE PERE EA HAO



Litonki tsa hao li tlameha ho ba le lijo tse ntle le metsi a hloekileng letsatsi le letsatsi. Li lokela ho ba le nako e lekaneng letsatsi le leng le le leng ho phomola, ho fula le ho noa.


Phoofolo e lekaneng le e hlokometsoeng hantle e tla khona ho sebetsa hantle. Ha makhulo a sa fufuleloa, a lokela ho fua lijo tse eketsehileng joalo ka joang bo remiloeng le lierekisi tsa lipere.




Se ke oa jarolla kariki. Haeba kariki e tletse, motho e mong le e mong ntle le mokhanni o lokela ho kopuo hore a tsamaee. Etsa bonnete ba hore liphoofole li phomola khafetsa, 'me ha lia lokela ho tsamaea kapele hoo li qalang ho fufuleloa le ho hemela holimo.

Ha sena se etsahala li tlameha ho lumelloa ho phomola. Ho shapuo ea ho otlala liphoofole ho khopo, 'me monga a hantle kapa mokhanni a ke a etsa sena.

le bokuli



Liphoofole tse sebetsang sehlopheng se le seng, li lokela ho ba tse lekanang. Ha li emisitsoe, litonki ha lia lokela ho ba fa nako ea ho phomola, 'me haeba ho khonahala, li fule.




Borasha phoofolo ea hao hangata ho tlosa peo ea joang le litšila. Haeba li ka tšoaroa tlas'a marapo li ka baka likotsi. Malepa le ona a tlameha ho tlosa joalo ka ha hona ho ka baka likotsi le bokuli.




Haeba phoofolo ea hao e khathetse, e fokola, e kula kapa e le maemong a fosahetseng, e tlameha ho phomola ka lesakeng le kantle. Ho lokela hore ho be le bolulo bo botle le lijo. Metsi a tlameha ho ba teng ka linako tsohle.

Haeba phoofolo ea hao e kula, kopa thuso ho ngaka ea hao, SPCA kapa ofisiri ea Bophelo ba Liphoofole. Joalo feela ka batho, li hloka tlhokomelo e khethehileng hore li fole.



Ha phoofolo ea hao e se maemong a matle kapa e lemetse ka lebaka la ho ikoahla, e tlameha ho phomola ho fihlela maqeba a fola.

Ho kotula ka matsoho ho tlameha ho lokisoa hantle kapa ho behoele sebakeng se seng, e le hore e ts'oarehe hantle 'me ho se ke ha ba le kotsi.




Liphoofole li sebetsa hantle ha li tšoaroa hantle ka mosa li bile li hlokometsoe hantle.

Lieta tsohle tsa eona li lokela ho lekana hantle 'me li se ke tsa baka likotsi. Ha hoa lokela ho ba le terata. Ba tla khona ho sebetsa hantle ha ba se na likotsi.



Lekola manala a liphoofole tsa hao letsatsi le leng le le leng ha mosebetsi o felile. Ntlafatsa majoe afe kapa afe ka tlas'a khalase. Haeba likhala li omme haholo, li ka phekoloa ka oli hang ka beke.



Haeba phoofolo ea hao e lokela ho ts'oaroa, ke maoto a mabeli a ka pele feela a lokelang ho tlangoa. Sebelisa lintho tse bobebe tse sa phunyeng letlalo.

Issued by the National Council of SPCAs
P.O. Box 1320,
Alberton 1450
Tel: 011 907 3590
Fax: 011 907 4013
E-mail: nspca@nspca.co.za